

## SƏLAM ZƏ 15 SALIJA ƏJDA KOMÇAHYLARA, DƏHA QƏWIN KƏN ÇERGƏ U QƏWATA XUƏ SƏR FƏKRA MARK-LSENIN.

Təşkiləte Komsomola, çahyle xəvatci bəçvinyən dora xue, bona peşdabərna soşializme wəlate mēda u şərrkərən mьqabylı dьzmyne snьfa proletariat.

### 15-e salija əjda komçahyla

29-e mēha Oktiabre tēmamija komçahyle Tfaqa Şewre, jek çerge xue qalın kərənə bь milona, we bьkьn əjda 15-salija dəst anine xue. 29-e mēha Oktiabre nek tēne əjda komçahylane, əw əjd, əjda tēmamija sьsьlētə mējə, əjda pala u gьndije kolxozvanə.

Tfaqa komçahyla ve əjde nakə tēne bь miting u çvata, əva əjda we əjan bьkə kərən u dəst anine milion komçahyle xəbatci fьronte sekrьna soşializmeda, qəwinkьrьna kolxozada, bьlənd kərənə əylme Marks Leninda.

Qьrare mərəkəzkomə komsomola hēmtьfaqije dərheq əjda komsomola 15-salijeda, qanuna xəbatējə, əw qьrar silьhdar dьkə təşkiləte komsomole tēmamija Tfaqa Şewre, wəki wəxteda bьqədinyən wan peşdanina, jek fьrqa balşevika bər bьri təşkiləte komsomola dьkə.

Qьrare mərəkəzkomə komsomola hēmtьfaqijeda bь balşeviki zəlil hatijə danin kərən u xəbata komçahyla troin sekrьn u qəwin kərənə fьronte soşializmeda,

Pьrs jek haibnə danine peşja təşkiləta komçahyla əwьn—hinl tehnikaje nədere bьvьn, peşda bьvьn transporte rija maşine, bьlənd bьkьn xəvata komsomola ja peşkarije nav təşkilkьrьna u peşdabərna kolxoza, çerge komçahylada hazьr bьkьn şərdare kulturi, bьljan u bь hər dərəçava hazьr, dьha zedə bьxəvьtьn u gьh bьdьn xəvata tərbiyəta pionera.

Sər wan qьrara təşkiləte komsomola ja Fьlьstanije, səwa ky təşkiləte mə çija zi, gərək bərdanina u pьrsa hazьr bьkьn səva fьrə kərənə wan xəvata.

Le wəki em karьbьn qьrare

### Hazьrhuu səva 16 salja əjda inglaba Oktjabre

Moskvaje ja bona dərbazkьrьna 16 salja əjda inglaba Oktjabre komisia hatijə təşkilkьrьne. Sədre ve komisiəje həv. Kogəno. Komisia təşkil kьrjə səvə finanse

han bьkьn şьxyələki konkret, lazьmə ky sər ve jəke fьkьr bьkьn hēmu təşkiləte mə, hər kolxoz u sovxoz, hər mьşkənəkə maşina—traktora, hər yzəke komsomola, məktəba, hər komsomolək.

Həmən əjanə, wəki Mərəkəzkomə komsomola we nişani hēmu təşkiləte xue bьkə, wəki səwa bьqədinyən wan pьrsa u xəvata. Le bь we jəke şьxyəl kyta nabə. Hər təşkilətəkida, hər kolxoz u sovxoze mēda hənə pьrsnə başqə, xəvate başqə, jek tēne dkarьn bьqədьn bь dəsti yzəke komsomola çija, həmən bь nişandajina Mərəkəzkomə komsomola.

Lomazi səva we xəvate Mərəkəzkomə qьrare xue dьbeza: „Borçdarja təzə dajnyən peşjawan. Xəvat kьrənəkə əfrandьne dajnyən peşja wan“. Həmu təşkiləte mə gərək bь wə nete xəvate xue fьrə bьkьn. Həmu təşkiləte mə, həmu yzəkada, kolxozada, məktəbada gərək komsomola mobilizasia bьkьn dora wan pьrsa u xəvata, jek he nəhatьnə qədandьne, wan xəvata bьdьn qədandьne.

Əvə xəvata fərz.

Mərəkəzkomə komsomola dьxyəzə 29-e mēha oktiabre raporta xue bьdə fьrqe „nə kь bь xəbərə, le bь qədandьna wən xəvata nədere, jek nəhatьnə qədandьne, zь plane xəvate manə dьrva, bь xəvata nədere, dəzgaha, agregata u mexanizme; bь bərəv kərənə haşyləte, bь qədandьna borçdarja hьkьmətə wəxteda.“

Lazьmə nьhadə hēmu yzəka dəst bь xəvate bьkьn, dərbazi xəvate bьn, bona qədandьna qьrara Mərəkəzkomə, wəki 15 salja əjde komsomola bь balşeviki dərbaz bьkьn.

u həbune, səva xəməlandьna bəzər, səva qəbul kərənə wəkila, səva dərbazkьrьna mitinge, səva şajija həmuja u şajija zara.

### Avtomotrisa əwlyən, ja ky mərəvə dьbə

Cənd roz peşda əw rəwa xue çerəbandьne qədand, zь Moskva-je çu Krime. Qata dydjada dkarьn 130 rewli çu bьn. Avtomotris dkarə şhətəkida 40-50 kilometr re dərbaz bə.

Avtomotrise əwlyən ja Şewre, avtomotrise dy qati, hatijə hazьr kьrьne zavoda tēzəkьrьna je vagona Perovdā u zavoda komissariata Təvgredaneda. Avtomotrise han hatijə sekrьne bь nişandajina inziner Girenkov, je ky inženere zavoda çerəbandьne Komissariata Təvgredane jə.

Hətə byqrja pəşnizl hatijə sekrьne zь materiale Tьvaqa Şewre.

Avtomotrise ysa dkarьn bьxəvьtьn Zakavkazeda, keləka bəhra Rəş səva təvgredana kurorta həvra, səva cujln—hatьna.

Əvə jəka gavəkə peşdacujine

### Moskva-Karakum-Moskva

Avtomobile ky zь zavode mə dərbəkəvьn, karьn bьxəvьtьn lь hər kьnçə Tьvaqa Şewre

Hьla gələki çahylən avtomobile mə—təv həvdy əmre wan hьla je 9 salanə.

1924 sale hazьr bunə təv həvdy 10 avtomobil. 1929 sale 1546 avtomobil, 1930 sale 8365, 1931 sale 20.577 avt. 1932 sale 25451 avt. 1933 sale kvartala əwlyənda cebunə 21121 avtomobil.

Lazьm bu, wəki əw avtomobil bьhatana çerəbandьn, səka səgasi bь təjəxьn. Səva we jəke zi 6-e

### Telgraf orta hərdy dəwletə, Tьvaqa Şewre u Irane

Pela hanana bь təklifi hьkьmətə Irane, həvəle Karaxan cu Irane. Iran hьrmət u sijanətəkə zəf həv. Karaxanra kьrən. Cənd roz şunda həv. Karaxan vəgərja hatə Moskvaje. Zь we şunda orta hərdy hьkьmətə bu xəbərən bь tele.

Tehran. — 19 səyja bərə, nəşrətə Irane nəşr kьrjə əw telegrama je ky şandьnə həvdy komissare xəvate dərəkə ja Tьvaqa Şewre həv. Karaxan u sədre ministre Irane həvra,

je nav transporte rja maşina u transporte avtoa.

Avtomotris bь cənd peşdacujinava peşə. Hərke avtobus dkarə 30-35 məri hьldə, le avtomotris 130 mərəv dьbə.

Avtomotris 1000 kilometr re dkarə hərə bь çarəkeva u çara dyda benzine hьlnədə.

Avtomotrise mərəvbyr çurəkə avtobusə sər rja maşine. Edl wəxtə kь gərək bь sədi avtomotris bьxəvьtьn u ordije mərja bьbьn binyən. Sekьrna avtomotrisa dərəkə təzə jə dəstanina tehnikajeda u tariqa sekrьna avtomotrisa Tьvaqa Şewreda.

Nьha hazьr dьkьn avtomotrise dy qati dьha qəwat, je ky gərək bь vagonera be gьredane u bьbə 600 mərəv. Avtomotrise han təzə gərək bьxəvьtə bь maşine traktore „Stallnets“ zavoda Caljabinske.

məha tirmə roze, sьhətə 4-a zь Moskvaje dərbəkəvьn 19 avtomobil bər bь rja dur.

Əvə 19 avtomobile han 86 rozə tēmam dgərən lь wəlate Şewre çije dur u hase. Dьgərən lь qumьstane, ten dərbəkəvьn Zakavkaze u çar dьn şunda vədgərən Moskvaje saq u səlamət.

Əvə jəka nişan dьdə, wəki avtomobile Tьvaqa Şewre karьn bьxəvьtьn lь hər qyle u buçaq Tьvaqa Şewre sə fьnjaz u bə mьnət.

Həvəle Karaxan bь telgrama xue razibuna xue əlaml hьkьmətə Irane dka, wəki hьrmətək baş həv. Karaxanra kьrənə, wəki əwl nasi gələk, qьrar-qanune Irane, dərbaz kьrənə mьllətə kьrənə.

Çava xue də, sədre ministra hьkьmətə Irane u ministre Irane xəvata dərəkə, razibuna xue əjan dьkьn dərəq hatьna həvəle Karaxan lь Irane u bь gьmanьn, wəki zь vьr wa orta hərdy hьkьmətə dərəkə dosti u təvgredan dьha qəwin bьbə u təvgredana hərdy wəlaia dьha zedə bьvə.

# SOVHOZE FYL'ISTANIJE XU'U RAST K'RYNO ZB ŠAŠIJE PAR, ROZ B' ROZ D'NA Q'W'W D'K'N HAS'LOTA XU'U.

Sarkare sovhoza d'ha hazyr u h'šjar b'n n' w'k'ly'n'n šašije sala par.

## D'rh'q pešd'acijina cand'na paize

Q'gara M'rk'z'kome F.K. (b) Fyl'istane

Syqas ky nezike w'xta kytak' r'na cand'ne u x'vate maj'n ja renčb'rije, le disa pešd'acijina kampanja renčb'rije b' kemasi te q'edand'ne.

Čerg'e n'hijada, d'wsa we w'ki b' t'škildar' x'vata renčb'rije ja r'k'n'i t'v h'avra pešda b'bb'n, (s'wa bed'ere, šovk'ryna paize j'e, b'erevk'ryna fonda, t'em'zkr'na to'xm u d'erman n'av x'yst'n, cand'n, rak'ry'n s'va cand'na b'hare u je d'ne) w'xta x'vata gym'rah he d'est nek'šand'yc'e z'b „nob'ed'tije,“ s'va we j'ke, z'i z'b q'edand'na cand'ne šunda man'e (h'eta 10-e s'ryja b'ere hatije cand'ne 40, 9, s'el'ef), g'el'ek šunda man'e ali'je t'em'zkr'ry'n' u d'erman ex'yst'na to'xm'da u b' we z'gar d'yg'ajze cand'na paize (13, s'el'ef).

Te k'vš k'ry'n, w'ki kampanja cand'na paize d' g'el'ek šunda maj'e n'hi'je i'čevane, Kotajke, Pašaluje, Axtaje u Basargec'ere, M'rk'z'kome q'egar d'bd'e s'er kat'be f'yrqe n'hi'ja u s'er s'edre n'hi'črakoma, w'ki.

### N'hi'ja i'čevaneda

Cand'n pašda d'm'ne; h'eta d'he s'ryja b'ere plan hatije q'edand'ne b' 10 s'el'ef, h'aje xu'e-xu'e cu'jin s'erkar' k'ryna cand'na g'yndije t'ekmal'eda (h'eta d'he s'ryja b'ere plan hatije q'edand'ne b' š'š s'el'ef) h'eta d'ha n'hatije q'edand'ne plana šova paize.

### N'hi'ja Pašalujeda

S'el'efa q'edand'na cand'ne g'el'ek n'ym'z'e (7 s'el'ef), h'eta d'he s'ryja b'ere to'xm b' d'eh s'el'efi, le fonda s'erb'etije z'i b' 7 s'el'efi hat'ne b'erevk'ryne.

### N'hi'ja Kotajkeda

S'el'efa q'edand'na cand'ne k'em'e, h'eta d'he s'ryja b'ere 9,6 s'el'efi.

## H'ekoda kolhoz t'šk'k' k'ry'n

N'hi'ja T'eline, g'yn'de H'ekoda b' s'erkarja h'av. L'ezgije S'efo saz bu kolhoz, 8 mal k'et'n kolhoze s'edre kolhoze h'eta k'vš k'ry'n h'av. Əfoje S'elo u d'est cand'nja paize k'ry'n. Kolhoza T'eline k'om'ek'i da kolhoza g'yn'de H'eko s'awa kolhoza t'ez'e t'šk'k' bu'j.

Le laz'm'e, w'ki g'yn'de Galto-

lefe plana cand'ne hatije q'edand'ne, le sektora t'ekmalijeda 3, 4 s'el'ef.

### N'hi'ja Axtajeda

Šove paize g'el'ek šunda d'm'ne, h'eta d'he s'ryja b'ere plan hatije q'edand'ne b' 21 s'el'efi.

### N'hi'ja Basargec'ereda

Cand'n pašda d'm'ne (hatije q'edand'ne b' 37, 9 s'el'efi) fonda s'erb'etije b' car s'el'efi hatije b'erevk'ryne.

2. M'rk'z'koma F. K. (b) Fyl'istane b'ere s'w'ly'n z'b n'hi'koma, z'b n'hi'črakoma, z'b direktore m'ysk'one mašina traktora u z'b t'šk'ile s'ejasetije wan n'hi'ja d'xu'e-z'e, w'ki w'xt'eki k'rynda x'vata cand'na paize b'dy'he'z'n, b'd'n s'er h'em'eki pak, z'ed'e u q'ewat k'ry'n s'erkarja xu'e je h'er /roza i' kolhozada u sektora t'ekmalijeda.

3. Q'egar te k'ry'ne s'er h'em'u n'hi'koma, n'hi'črakoma u direktore m'ysk'one mašina traktora u s'erkare t'šk'ile s'ejasetijera b'er h'esav b'd'ry'n, w'ki bona cand'na paize w'ed'eki k'ry'n maj'e, x'vat b'h'esav'eki ysa f'yr'e b'k'ry'n, w'ki x'vata plana, ja maj'i, n'hi'je i'č'ia, h'eta 25-e s'ryja b'ere ben'e kytak'ry'ne, le d'estada h'eta 5 e s'ryja paš.

4. M'rk'z'koma F. K. (b) h'šjar'at'ie d'bd'e, w'ki kara q'edand'na plana cand'na paize g'er'ek ben'e q'im'et k'ry'ne, n' ky t'ene b' q'edand'na plane, le b' we, w'ki h'em'u x'vate renčb'rije, je sale b' w'era ben'e q'edand'ne (šove paize s'va cand'na b'hare, b'erevk'ryna fonda to'xm u t'em'zkr'ryna wan s'va cand'na b'hare), x'vat, je ky f'orz u laz'm'yn s'va pešd'ab'ry'na kampanja cand'na b'hare 34 sale, je ky g'er'ek s'erb'et b'k'ry'n has'lo'ta q'ew'ly' u b'ly'nd.

da, K'el'šb'ageda z'i saz b'e kolhoz, s'awa ky g'yn'de H'ekoda h'eta t'šk'k' k'ry'ne.

Laz'm'e g'yn'de d'nda g'ški z'i kolhoza t'šk'k' k'ry'n.

Bona pešd'ab'ry'na kolhoza H'eko, laz'm'e, w'ki g'yn'de Galto u K'el'šb'age k'om'ek'e bod'n kolhoze, bona cand'nja paize w'xt'eda g'ry'nd b'q'ed'ly'nd.

Əfoje Ruso.

## K'ynč'e sovhoza xu'e'j'k'ry'na tar'š'a, ja Əl'eg'ez'e

T'ene sovhoza Əl'eg'ez'e t'evi x'vata nišandaj'na has'lo'te bi'je u k'ynč'e we z'b h'em'uška b'er b' s'ev'e.

Zore š'k'le Əl'eg'ez'e, b'nda diagrama, je ky əjan d'k'ry'n d'estan'ina sovhoze, əjan d'k'ry'n q'edand'na plana u z'ed'ə'j'i q'edand'na x'vate.



Merinos Rambule


Ved'ere h'ene poste k'yme „Buxara“ u poste p'ez'e „karakul“, i'je ky sovhoze d'est anije, b' we, w'ki w'xt'e beranb'ardane čure wana u je m'e t'ev k'ry'je u st'andije čurek'e t'ez'e.

H'ene h'ri'je baš u n'erm, je ky z'b p'ez'e inglizi lenkoln, z'b p'ez'e av'strali'je Merinos u Rambule st'and'ne.

H'er g'ly'i gotne, š'ro v'ek'sry'ne šunda x'vat'cije y'ldari'je, ja xu'e'ji k'ry'na p'ez, sovhoza Əl'eg'ez'e, z'b m'era d'bb'n h'ejata mala g'yndija, w'ki nišan' m'e b'd'n w'l p'azi u b'z'ry'na.

## M'ysk'one zonali ja sovhoza Əl'eg'ez'e x'vat'ek'e g'ry'nd pešda d'bd'e

M'ysk'one zonali ja sovhoza Əl'eg'ez'e x'vat'ek'e g'ry'nd pešda d'bd'e bona metizasi'jedada (s'axe b'eran b'ardane p'ez'e m'e d'bd'n b'er b'era-



B'z'ry'ne Angora

ne w'elate bašq'e, čure wana g'ry'nda, s'va čure baš pešda ben).


B'er m'e h'ene i'sbate metizis'ije b' k'eša xu'e'ji gran u b' h'ri'je xu'e'ji n'erm. Č'er'band'na m'ysk'one, ja ky kar'ek'e b'ly'nd nišan d'aj'e, sala hat'ida g'er'ek sovhoza Əl'eg'ez'eda b'd'n x'vate.

S'erkare m'ysk'one, d'otsent Ru'xkjan u x'vat'cije wi Sonja Aharonjan, wa x'eb'er d'bd'n d'rh'eq x'vate xu'eda.

P'ez'e čure karakul (je ky Buxarajeda d'bd'e, T'yrkmen'ystane) hatije metizasi'a k'ry'n b' čure p'ez'e w'elate m'e mazex u čure p'ez'e Q'ar'eba'qe, k'izane kar'ek'e baš d'aj'e h'ym ali'je g'ošt'da, h'ym ali'je poste, h'ym z'i h'ri'je. M'e q'ar'danije sala 1934-a 500 p'ez'e sovhoze b'd'n b'er metizasi'je.

P'ez'e čure Lenkoln z'b 40-50 santimetr drezaji h'ri'je w'ek'e h'av d'bd'e, h'ri'ja wan n'erm'e, le k'eša w'l p'azi z'b 100 h'aja 120 kilo ja. D'wsa d'iv, bo's'ka w'l h'aj'e. T'ev h'av k'ry'na čura p'ez lenkoln b' čure p'ez'e m'e baq'bas d'bd'e h'ri'je g'ry'nd u k'eša p'ez z'ed'e d'k'a.

Čure Merinos-Rambulen ja av'strali'je, sale z'b 10 h'aja 14 kilo h'ri'ja baš d'bd'e s'va s'ek'ry'na s'yx. Z'b p'ez'e Merinos u z'b čure p'ez'e m'e mazex əm d'est'ly'n čur'eki



Linkoln

t'ez'e, je ysa, w'ki b' š'irdaj'na xu'e, b' h'ri'ja xu'e z'b mazex g'el'ek z'ed'e ja.

P'ez'e čure Prokos neziki čure Merinos Rambulen'e, h'etta drezaja 8 s. m. h'ri'je d'bd'e, z'b h'ri'ja we š'ivot haz'yr d'k'ry'n.

M'ysk'one b'z'ry'ne angorida 7 b'z'ry'ne ner u 3 b'z'ry'ne me h'aj'e, z'b w'l čur'aji m'e st'andije 3 h'av kare əs'yl u 4 kare metis.

Metis z'b t'ev'buna s'w'ly'n d'bd'n mu'je n'erm, q'erq'aš, s'yg'as z'i d'ija wan b' mu'je r'eš b'n.

Sovhoza Əl'eg'ez'eda g'el'ek pešd'ab'ry'ne x'vata seleks'ione čure Balbas. S'awa ky əjan'e b' q'gara Šewra Komisara isal balbaš te h'esav k'ry'ne p'ez'e čur'aji. Lenkoln ha Fyl'istaneda p'ez'e čure balbas 60000 s'eri ten'e h'esave.

W'xt'ek šunda čure balbas g'er'ek əm t'evi čure Lenkoln u Rambulen k'ry'n, s'va we, w'ki s'č'er'band'ly'n nišan d'bd'e ky b' d'est' m'e

# IRO RUJE INGLABA KULTURAJE DA, LB WƏLATƏ MƏ NƏXYƏNDITİ HIMBA TE HƏLANINE, ƏVA BƏS NINƏ.

Tempe inglaba kulturaje gərək bə tempe sekəna sotsialistijera peşda hərrən, rınd təşkil-kən kətebxana, massarra kəteba dəst binən u bə kəteb xuyəndəneva wana pak bədən gredane.

Bnəro ruje II-a

İzislaje gošte balbas u je mazex dēha tēm dēbən.

Məskəne zəqall çerəbandəna metizisatslaje gyhastijə sovxoza Ələgəze u kolhoz u ferme xuyə-kərgəne pez nəhija Kotajke.

## Sovxoz zə çerəbandəna Xrav ja sala par dərs hylanije.

Bona sovxoza Ələgəze tēstəki behyrmətijə bu mırrar buna bərxə ve bəhareda, 2400 bərx mırrar bun, əva jəka zə we peşda hat, wəki dəbr kem bu, gom u təwlə haləki xravda bun u xuyəjkərgəna bərxə pak ninbu. Le həma sər-kəre sovxoze şaşijə xuyə rast kərgəne, əwana dərs hıldanə zə sala par.

Le sə dēbezən diagrafə sovxoze u xəbərdanə sər-kəre sovxoze həv. Barseq Avetisjan u rə-ləkom. Levon Akobjan.

## İsal sovhoz bə dəbr sər-bəstə, gom u təwlə gərm u ronaji hənə

Zə qədandəna plane goşt şunda sovhozədə ve zəvəstəne dēmi-ğə 12,000 səri pəz, le çijə mə bona 17,000 səri jə.

Rastə, gom u təwlə kəvənən, le isal bə 70 sələfi hatəneremont kərd u hətta kytəbuna məhe gərək bə təmamı benə remont kərgəne, 4 gom zi təzə hatəne se-kiğəne, həvək isal, le 3 həv zə sala par.

Ələgəzədə dəwsa 400 hektari 902 hektar merg hatəne drune (zə hektarəki bə həsava ortə hat-tijə stəndəne 25 p. gəha).

Zə 1200 hektari, sovxoze dru-ljə 1050 hektar. Le kemdruna

## Gərəkə məktəb bənə sər-z kərgəne nav gynde kyrmançə kocərdə

Nəhija Qyrdyqulijədə hənə gynd, 1931 saieda nav wanda məktəb həbunə le isal tynnənə. Zə wan gynda Bezik, Səfiabat, Ərdəşər, Cobankərə u Qamışlu; le ve aq-rijə sər-kəre dərəçə ronajə u nəhijə gydarijə nədəne sər wan gyn-da, bona hıldana nəxyənditijə

Gərəkə nəhikoma Qyrdyqulijə bəfərkə sər kyrmançə kocər u nəxyənditija wana. Ləlifə Səfo

han bə hasləta bəbnd hatijə tə-məm kərgəne u mə stəndijə 63,000 put gəha. Le plane silo-se be kemasi hatijə qədandəne, dəwsa 200 tonn hatijə hazər kərgəne 30 tonn. Əva jəka ruje we danə, wəki şinajə silose zə sovxoze gələk durən u səva wə zə anina şinajə zəf bəha rutəni. Le sovhoz gələk, çijə dēdə silose bona peşdabərgəna həbunə, ləma zi kəvş kərijə sala 1934-a çijə sandəna şinajə silose bəde fərgə kərgəne, zə 300 hektari bəgihənə 650 hektar.

Kemasia dəbre isal gərək bə ka be təmamkərgəne, le ka isal bolə.

Plan bə zədəji hatəne qədandəne sovhoz zə sandəna 300 hek-tari 14000 p. nan hıldajə. Zə hektarəki stəndijə 10 tsentner gə-nəm, 9 tsentner çəh.

Həmu plana bə zədəji hatəne qədandəne, xən zə plane goşt, jek gərək be qədandəne. Dəwsa 11500 kilo ştr mə dajə 154,926 kilo, dəwsa 29 tonn pəner mə dajə 38,5 tonn. Plane run nə danə mə, le mə bərgəv kərijə 1,8 tonn run. Dəwsa 115 stentner həri-ja bəhərə hatijə dajine 121 tsentner, dəwsa 41 tsentner həri-je paize 62 tsentner, zə 64 tonn goşt, hətta nəha hatijə təslim kərgəne 62 tonn, je majin hat-ta kytəbuna sale we be təslim kərgəne. Zə 250 hektar sandəna paizə 200 hektar hatijə sandəne, hətta 20 e məhe je majin zi we be qədandəne.

Sovhozədə səva pala u qylyx-dara hənə həbunə başqə zi, səva xuyəji kərgəna sənçəna, moze hən-gəv, cələk, xənzir, je ky rastə isal kemən, le sala hatida gərək bə dy qati bənə zədəkərgəne.

## Nəxyənditi dan hıldanə

Həvale Karapet Stepanjan zə alijə nəhikoma Əştərəkə hatəbu kəvş kərgəne, wəki nava 12 zome kyrmançada, lə Ələgəze, təşkil bəkra kome hılandəna nəxyəndi-tijə. Ysa zi həv. K. Stepanjan əw şəxyəl təşkil kər, təslimi həv. Məhmədə Əvdə kər. Məməd 60 məri dəda xuyəndəne, zə wi 60 mərvi 46 mərvi hini xuyəndəne bun, le 14 məri niv xuyəndi bun.

Həv. Məməd bə tempe bəlsə-vikijə isal şəxyələ hılandəna nəxyənditijə peşda bər. Ç. Czmaç.

## V Krupskaja Etapa inglaba kulturaje təzə

Əve havine xəvata baş sovhoz xuyəndəne kolhozada cu.

Kar nəkə ty be tənə əwə, wə-ki we də rəçədə dəstanin həbun, na, xən zə we xəvatci hin dēvun sə çurəji bə plan xəvata xuyə peş-da bəvən, tələkəli xəvat nəcə u gyljə dēne.

Əm zanən, bə sə həsavi xəva-a həvra (bəkolektiv) kə fabrika-da, zavodada dəcə əv net u fəkrə kəvən hıldəşinə, hyltinə, u ry-həki təzə (pəsxoloji təzə) kolektiv bə həvra nava xəvatcijada peşda tinə, wəki məqabli həbija təkijə (həbuna nə təvaji)

Əva gyljə hana nəkə ty be tənə dərheqa hylanina nəxyənditijə-danə, jəne dərheqa şərə məqabli religijə (həbandəne) na, naha pərs əwə, wəki əmre mə hatijə gyhas-tən u te gyhastəne alijə xuyəndə-ne u dəstanina kulturajədə. Əm neziki pərsa dəstanina kultura sotsialistijə dēvən.

Gyndijə xəvatci kolhozada dəxəv-ty bəna bəvən dəwləti, bərə zi nav gyndijada dəwləti həbun, le wi saxi həbu xarandən, dərəw, vərg, jəke kədəje dēne dəxar u pəsti xəvat-cija dəwləti dēbun. Mərvə bərə (kulak burzua) dəxəvty, tənə fə-krə dəkr dərheqa çanə xuyə u kara xuyə, bona əwana cawa bə-kən dəwlətə dəst binən.

Le mərvə naha, əw tənə kara kollektive jə, kara wi u kara kollektive jəke, xuyəndən u kultura nəkə ty be tənə bona wi mərijə, na, bona dora wi, bona carhıqə wıjə, ja rast zi zərbdarə mə, əw qlite peşdabərgəna kultura sotsia listijənə, zərbdarə kultura xuyə,— xəvatcija.

Nəpəki, mırrdarri zə nava mə darte, əm tənə avaijə xuyə, tə-məz xuyəji dəkən, diwəre xuyə sə-wax dəkən, spidəkən u gyljə dēne.

Həv. Lenin dēgot, — əm dəkə-ryn wi saxi nəxyənditijə zə orte bəvən hylanine, kəngə massa bə

xuyə əwə xəvate peşda bəvən.

Massa əw xəvat peşda bəvən, ləma zi wəlat bu wəlate xuyəda-ra, naha əmre dərbazkərgəna təzə massa bə xuyə dēfərinən.

Bona peşdabərgəna kultura mə, zanəbun u bəljanija xəvatcija mərre lazətmən kəteb.

Wəki əm kəteba nəxunən, bo-na net u fəkra mə peşda hərrə, əm nəkarən inglaba kulturaje bi-çən səri.

Inglaba kulturə, bərə əwlən zə mə dəxazə, wəki əm nəxyənditijə təmamı bəvən hylanine.

Həv. Lenin dēgot, — əw wəlate kə mərvə tənə nəxyəndi bən, wı wəlatida sotsializm nəc sekrne. Ləma navə. sənki sotsializm bə dəsti massa (xəvatcija) te sekrne.

Wəlate mədə, xəvatcije təvaqa şəwre rınd neziki əwi gylı bun, ləma zi bə milliona mərvə nəxyəndi bun xuyəndi, wəlate şəwre naha bə hime xuyə xuyəndijə.

Dəstanine ysa cymhyrjətə mədə hənə, wəki bərə zəf paşdamaji bun. Ləna həlazətmə bəxunən, hin bən cawa bəkrə, wəki kəteb kərə bəde wana.

We şunda, naha lazətmə, wəki mərv bə xuyə səri xuyə, bəxəvate gələki peşda hərrə (bəxunə) bor-çə kətebxana məjə, sər-kəre we jə, mərvə kətebxanəra bəde gre-dane.

Lazətmə koma hazər bəkrə, gərək kome ysa təşkiləkən, wəki hər mərvək qasi qəwata xuyə, zanə buna xuyə bəkrəwe we kome, əw koma əw mərv tənə hin dēvə, aqa ylm dərbaç bən, səqə qəwata wi dēgəhize, lazətmə şəxyələ wan koma sərıda pak təşkil bəkrə.

Ve dərəçədə lazətmə rradio, rradio gələki dəkəre all massa bə-kə, bona aqyle wana məwçut bə-və u əwana dəha rınd ben çer-vandəne.

Əm dəha xəvata xuyə peşda bə-vən, peşda bəvən inglaba kulturə bə tempe bolşevikijə təzərə.

## Hazər kərgəna kadra səva kolxoza

Səva hazər kərgəna kadre kolxo-ze kyrmança, səva hazər kərgəna aktive kyrmança, bona xəvate gynd, məha cılədə təşkilə kadra, ja Mərkəzkome u je Komisarjata

xuyəlijə Rəwanədə kyrse dy məha təşkil dəkən səva hazər kərgəna 40 mərijə.

Bona wan kyrsa te bərdanə 53, 400 manat pərgə.

### Məktəba kolxoze

Məktəba kolxoze günde mēda hātijə sekərne, Zaro u çahıl gışk dısbne; Əşq u həwas danə sər xuyəndne Hin dıbbn y'lm u zanəbune.

Məktəba mē car dərəçəjə, Təv dızbərginə şuşa u pənçə-rajə,

Teda te qirinja qiz u kyrajə, Əşq kəttijə dıbe xəvatcijajə.

Dısbne məktəbe kəsib, nıvcə u batrak,

Gışk həvra dıxunıb bə jək tıvaq; Dısbne məktəbe gışk kolxozvan u təkmalə,

Wəki dıha zedə kın xuyəndna dəjndərə.

### Xəvat günde kurekənedə

Nəhija Vaqrəte, günde Kurekə-nedə gündi he bə xuyəlljeva nə-hatıne gıredane. Əwana mına bə-re bıhare dısbn zozana, paize tenə gınd. Le əwana dəste xuyə zə kocərijə pəkşinıb. Ədətə kəvn nav wanda həjə.

Gynda cənd male kəsiv hənə, əwana dxyəzın bıbbn kolxoz, le male dəwləti nav wanda provakasiye dıbbn, nahelın əwana kolxoz təşkil bıbbn. Dərsdare günde Kurekəne həv. Romije Həso peşja wan provakasia şər dıkkə. Nıha gındijə kəsiv bə sərkarja Romije Həsən hazır dıbbn bıbbnə kolxoz. Lazımə nəhja kəməki bıbdə wana.

Mıqələdar Çalkoje Ozman.

### Sərkare pošta u je gazete nəhija gydarije kem dıbbn sər mıqələci u nıvisarcije kyрманça u „R. Təzə“

Əm hıddn cənd nəhija je ky lehənə 10-12 günde kyрманça, le gazeta „Rja Təzə“ nastinıb, bona cıje?—

Bona wejəkeje, wəkl sərkare pošta u je gazeta ıb nəhija nav tılijara we xəvate dınerın, paxuyəzın rozəke dyda sərə xuyə bəşinıb, hənə nav günde kyрманça, wana gazeteva bıbbnə gıredane.

Məsələ, əm xəvərdn sər cənd nəhija: Qyrduqulije hənə 9 günde kyрманça, tənə gazetəke „Rja Təzə“ dıstinıb, Qəmərlu 7-8 gındn, əw-zı jəke dıstinıb, Vaqrət 4 gındn bə 100%-i nastinıb; gəlo nəhikoma fırgə sıra gyh nə-də bəlakırrna gazeta „Rja Təzə“ nav xəvatcije kyрманçada.

Gərəkə bə dəsti nəhikome fırgə benə sərkarne sərkarə pošta u gazeta jəky gydarije nədne sər gazete kyрманça.

Wəkl wəxtədə xəvatcije kyрманça nəstəndnə u nəhatıne gıredane gazeteva: we şunda əw pəcıje məjə xuyə nıvisinə zı, əwana paki gazeta nastinıb, əwa jəka sıst dıkkə pəji cıjine pəcı u mıqələdara bərb „Rja Təzə“ u xəvatcije we. Lazımə bərə əwıbn organe məjə nəşre u təşkiləte fırgə nəhija, gyndada, paki gyh bıbbn „Rja Təzə“ u bəlakırrne nav xəvatcijada.

Ə. Ş.

### Şəwtəndn

Nəhija Aqbarane ıb günde Qyn-daxsaze, 14-e sırije bərə, evərə sıhətə 8-9 ađır bərdan şhyndyre mala Sıybke Dəwtes hərdy cəvi xanıməne wı şəwtəndn. Sıybkcubu Tıllise, dızbne: wı we jə-ke qədəndn. Lazımə məhkəmə nəhije bə təşkilətəva ıb wan mərija bıgərrn bıvinıb, je kə bə dızbınaja hərdy cəviye əvəje həv. Sıybkc şəwtəndnə.

### Tıvaqa Şewreda

#### Marke təzə

Bona hyrməta frına əwıbn stratosate Tıvaqa Şewre Komisariata Pošte marke təzə bərdədə, bə qimətli 5,10 u 20 kapeki. Markə bə qimətli 5 u 10 kapeki gərək benə bərdane bə tiraza 100 həzari, le je 20 kapekije bə tiraza 30 həzari. Sər markə gərək be nıvisare stratostate „CCCP“ u nıvisare han „19 kilometr – 30-e məha ilunə“

#### Mədənə məzın je xuyə

Təsikəstane mışrıqda(sər cıaje Xoça—Mumın) əjan bunə mədə-nə xuyə. Bə fıkra le nəherəndnəna yımdara vedərə zə 30 miljartı həttə 42 miljart tonn xuyə hənə.

#### Bər bə təv kırrna bəhra Spi u Baltik

127 komçahıle dərbdar zə bazare Leningradə cunə nəherəndnəna təv kırrna bəhra Spi u Baltik. Ekskursıaje han təşkilırrnə bona 15 salja komçahıla.

#### Mala texnikaje səva çahıla

Moskvajədə bona çahıla u xırtə „Mala texnikije“ hatijə hazır kırrnə. Oded başqə-başqədə gərək labratoria u kabneta hazır bıbbn sər cıqlə başqə-başqə je texnikaje. Te təşkilırrnə kabneta bıljane çahıl. „Mala texnikaje“ rozə gərək qyılıxı 400 zara u çahıla bıkkə.

### Lazımə tarışa gom u-təwlada av bıddn, kema-sija dəbr təmam bıbbn

Qırrara Şewra Komisara u Mər-kəzkoma fırgə je Tıvaqə „dəraq peşdabırrna xuyıkkırrna tarışada“ rekə kıvşə bona sovxoza u kolxoza.

Nışandajına we qırrare əwə, wəkl bə qədəndnə we qırrare əmə bıgıhızn dəraqəkə ysa, wəkl pensalıja dydjada nəşre mə u kərıje mə bə hər aljava zedə u zəf bıbbn, fırrmə sekırrna run-pəner hasıləte xuyə ysa u əwqas zedə kın, wəkl bə masştaba həmu Tıvaqa Şewre pırrsa kembuna həjwanət be kytakırrnə, ysa cəwa ky əvə jəke fırgə kır u qədənd həm çıvata pənçsalja əwıbnə bona kytakırrna problema (pırrsa) nan (zə qırrare konferansa fırgə je 17-a).

Bə we jəke əjanə, wəkl səva peşdabırrn u zedəkırrna xuyıkkırrna tarışa sıqas fərz u lazımə qırrare Şewra Komisara u Mər-kəzkome fırgə Həmtıvaqə.

Le əw xəvat u kırrn, je ky nəhijada bona xuyıkkırrna tarışa hə-nə, nışanı mə dıbbn, wəkl qırrare hukməte he əwqas zı nav massa u nav xəvata xuyıkkırrna tarışada nəhatıne fırr kırrnə, nəbunə goşt u xun nav xəvateda.

Əwa jəka bə we jəke izbat dı-bə, wəkl hətə iro zı gələk sov-xoz u kolxoze nəhije Gorise, İcə-vanə, Abarane u Stepanavane bazajə qəwin je dəbre təşkil nə-kırrnə, gom u təwlə hazır nəkkırrnə, je təzə cənəkırrnə, pırrsa əvdajına tarışa u cənd pırrse dıne fərz bona xuyıkkırrna wan nədənə kytakırrnə.

Səva we jəke zı əm tenə sər we fıkre, wəkl „xuyıkkırrna tarı-şa nav pənçbərıje wəlate mədə cıqləkə sıstə u pırrsəkə zə hə-muşka fərzıtrə, edı wəxtə, wəkl pırrse han bə təmamja xuyəva be danine peşja təşkilətə fırgə u xuyıkkırrna tarışa be danine sər də-rəkə şıxyəli (Xançjan).

Wəkl əm glije həv. Xançjan fronta xuyıkkırrna həjwanətədkar-bıbbn bəqədınıb, səva we zı iro əm

pırrsa xuyıkkırrna tarışa ve zı-vıstane qəwin u bərk datınıb peşja həmu təşkilətə şewre u fırgə, wəkl səva zıvıstane dəbre bıbbn hazırkırrnə, wəkl dəbr bə ratsionalı bıxəvıttıbbn, tarış pak-ben əvdane.

Lazımə ərgə cıkk bıkkolın, zı çəwa əvə bıbbn gom u təwla, gom u təwlada gərək kyrrnə əvə hə-zırkıbbn bona av zələl u təmız bə, mərv dkarə zə çəwe həttə gome kızınə (trubə) dərbaz bıkkə.

Bə hər çırrəjl gərəkə bıxəvı-tıbbn, wəkl gome təzə nəzıki əvə benə sekırrnə. Le həmə hıbnə kolxozada dəraqə əvə ysanıb, wə-ki av nəzıki təwlara dərbaz dıbbə u əwana fıkr nəkın əvə dərbazı goma bıbbn u wədərə zı həjwanə xuyə av bıbbn.

Bona peşdabırrna xuyıkkırrna malhəbunə tarışa je sotsialistije lazımə baza dəbre, je qəwin. Sov-xoz u kolxoze mə gərək nahada həsav bıbbnıb, cıka dəbr həttə bıhare tərə tarışə, wan dıkkə jay na, demək həttə məha nısanə. Hərke ky əjan bə, wəkl dəbrı wan kəmə, dəbr tərı tarışa nəkə, wı caxı gərək əwana nahava dəst-re kın, dəbra kəm dəst xıbb, hə-zır bıbbn. Gərəkə xəvata loda, mıqatbuna wan bırr nəkın. Dəbra ysa, cəwa ky sılqə, kyspə, sılosə u je dınenə gərək bhelın səva məha adare u nısanə, demək bona we wəxtə cı sax tarış dıze u cı sax rakkırrn u şovə bıhare dəst-re dıbbn.

Səva cəndnə bıhare gərək baza dəbre be hazırkırrnə, je ky gərək be başqə kırrnə, ysa zı dəbrə başqə gərək be hazır kırrnə səva cələkə zaji, nırkırrara u je majın.

Təşkilətə mə sıjasətije, je mış-kənə maşın-traktora, sovhoz u kolxoze mə, ysa zı həmu təşkilə-te mə şewre gərək wan rozə nı-zıkda sər wan hərdy pırrsa bı-bkıbbn, fıkr kın cəwa ky xəvat dıxyəzə u dəst bə xəvate bıbbn.

### Zə fıryduda mə dər

Maşine həsavdar. — Amerika-jədə firma məzın Vestingauz ma-şınək dıxəvıttınə, je ky pəra cı-he dıkkə pəra həsav dıkkə, hər çırrə pəra angorı qimətə xuyə da-tınə sər həvdy. Maşine han pəre hər çırrə kassa xuyə vədıkkə, pəra bərdədə, hıddədə u dısa dərı da-dıddə.

Gənyəme 5 həzar salı. — Hən-dıstanədə bıbbn qatə ərde gənyın dıttınə, je ky pənç həzar sal ma-bu bıbb ərde u xırav nəbubu. Wəx-te ky gənyəme han avıttıbbn, əw pak şın bu u hasılətəkə rınd ca.

Redaktore çavdar Ç. Geçqə